



Dikolo di ne di kwetswe dikgwedikgwedi ka lebala ho kwalwa ha naha. Naha e kwetswe ho fokotsa sekgahla sa tshwaetsano ka kokwanahloko ya Khorona.

Dikolo di butswe hape bekeng e fetileng. Baithuti ba bang ba ntse ba le hae.

Sekolong sa Poraemari sa Maxeke, ke nako ya thuto ya Bokgoni ba tsa Bophelo.



Titjhere Piti o batla ho tseba hore bana ba kgonne jwang ho phela ka nako eo naha e neng e kwetswe.

"Ke batla ho utlwa ka boiphihlelo ba lona ka ho kwalwa ha naha," o bolella baithuti.


Sello a qala, "Ntate wa ka o kgolwa hore bohle re lokela ke ho ba le tlwaelo e itseng."



"O ne a re tsosa kamehla hoseng ho tloha Mantaha ho fihla Labohlano ebe o re fa mosebetsi o ahang ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihla ho ya bobedi thapama," ho rialo Sello.

"O bolelang ha o re mosebetsi o ahang?" ho botsa Munya.


"Mosebetsi o ahang ke oo o tlang ho o tswela molemo bophelong," ho araba Sello.



“Ee! Sello, o nepile,” ho bua titjhere Piti.

Kgaitsemi ya Sello Neo a tlatseletsa, “Ntate wa rona o ile a etsa bonneta ba hore ho kwalwa ha naha ho tshwana feela le nako ya sekolo!”

“Hoo ke ileng ka ho rata ka ho kwalwa ha naha, ke hore re entse mesebetsi e mengata mmoho jwaloka lelapa,” ho rialo Neo.



Munya a re, "Nna ke sebedisitse nako ya ka ka bohlale. Ke sebetsane le thuto ya Dipalo hobane ke batla ho ntlaufatsa matshwao a ka.


Ka shebelletse difilimi, ka bapala papadi tsa ka ntle ho ithabisa. Ke ile ka kgona le ho bala hore ke dule ke le maphathephathe.

Ke ile ka ikwetlisa hore ke dule ke shahlile."



Basani a re, "Ka ho kwalwa ha naha, ke nahana hore ho bile le ditlamorao tse ntle le tse mpe."

"Ditlamorao tse ntle ke hore nna ho mphile nako ya ho phomola le ho ba le ba lelapa laka ka nako tsohle. Ke sebedisitse nako eo ho bala le ho ikgopotsa mosebetsi wa sekolo," ke Basani a hlalosa.



Basani a tswela pele, "Ke ne ke ngongorehile ka hore e be basebetsi ba malapeng ba tla fumana meputso ya bona na.

Ke ne ke kgathatsehile ka ba lelapa la ka le batho ba neng ba tswela pele ho roba molao."

Titjhere Piti a oma ka hlooho. O ne a tseba hore nakong ena, ho bonolo ho ngongoreha le ho tshwenyeha.



Yash yena a re, "Lapeng leso re tshelela. Le ha ke ba rata hakaalo, ho ba le bona nako tsohle ho ne ho mpherekanya.

Ho rarolla bothata bona, mme o ile a reka papadi ya monopholi. Ke ne ke o rata haholo ha ke sa le monyenyane."



Yash a qetela ka ho re, "Ke bapetse monopoli haholo bekeng tse fetileng, ebile ke nahana ho kena mosebetsing wa ho rekisa matlo!"

Amanda a tsheha a re, "Nna ke tsamaisitse nako ka ho pheha le ho baka. Ke ne ke hopotse sekolong haholo!"

Baithuti ba bangata ba dumellana.



Titjhere Piti a re, "Ho bohlokwa ho buisana le motho eo o mo tshepang ka maikutlo a hao.

Kajeno ke utlwile mehopolo e metle ya ho thusa ho kgona ho sebetsana le diphepetso tsa bophelo.

A re tsweleng pele ka puisano ena kamoso," ke titjhere Piti eo ha tshepe ya sekolo e lla.



## —Dipotso

1. Ngola ditlhaloso tsa mantswe a latelang: kgona, phepetsang, tshwenyeha, tlwaelo.
2. Ngola malatodi a mantswe ana a ka hodimo.
3. Hlalosa motlae o builweng ke Yash.
4. Ke mehopolo efe e meraro e ka thusang ho sebetsana le maemo a nang le diphepetso?
5. Na o dumellana le Basani? Hlalosa.
6. Na o nahana hore ho kwalwa ha naha ho ile ha fokotsa ho nama ha *Covid-19*? Hlalosa Karabo ya hao.
7. Titjhere Piti o re, "Ho molemo ho bua ka maikutlo a hao mothong eo o mo tshepang." Ke dintho di fe tseo o ka di buang le motho eo o mo tshepang?
8. 'Pelaelo' e bolelang? Hobaneng o nahana hore batho ba ne ba ikutlwa ba ena le dipelaelo ka nako ya *Covid*?



Pale ena e theilwe dirapotong tsa radiyo ya RX.  
Radiyo ena ke ya inthanete ya bana.

Radiyo RX e haswa ho tswa Red Cross War  
Memorial Children's Hospital Motseng wa Kapa.

RX e thusa bana ho bua dipale ka ditaba tse ba  
amang tse bohlokwa ho bona.

Ketelo seyalemoyeng sa RX